LAJME

“Hysni Gucati dhe gjenialiteti i të punuarit pa shkuar në punë”

NGA: **N.E** MË: 20 QERSHOR 2026 NË ORA: 21:46

🟥 Hysni Gucati

Publicisti dhe analisti Lirim Gashi ka publikuar një shkrim satirik kushtuar ish-kreut të Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, Hysni Gucati, duke ironizuar pretendimet dhe akuzat që janë përfolur ndër vite për të.

카지노 사이트 제작
visit s4uz.net/ to learn more
www.s4uz.net



Why Sex Fixes Problems Couples Don't Even Realize They Have

HERBEAUTY



Things You Didn't Know About Model Marissa DuBois

HERBEAUTY



9 Times The Vampire Diaries Left Everyone Breathles

HERBEAUTY

Në shkrimin e titulluar “Hysni Gucati dhe gjenialiteti i të punuarit pa shkuar në punë”, Gashi përdor një gjuhë të mprehtë satirike për të komentuar raportimet dhe debatet publike që lidhen me përfitimin e pagës si sekretar shkolle për një periudhë të gjatë kohore, si dhe me çështje të tjera që kanë qenë objekt diskutimi në opinion.

Autori e paraqet Gucatin si një “fenomen administrativ”, duke ironizuar idenë e marrjes së pagës pa prani në vendin e punës dhe duke e cilësuar këtë si një “arritje revolucionare” në administratën publike. Në të njëjtën frymë, ai prek edhe pretendimet për përfitime në sektorin e bujqësisë dhe pronësisë së tokave, duke përdorur krahasime dhe figura letrare për të theksuar kritikën e tij.

Një pjesë e shkrimit i kushtohet edhe Organizatës së Veteranëve të Luftës, ku Gashi ironizon fenomenin e fryrjes së listave të veteranëve dhe pretendimeve për pjesëmarrje në luftë nga persona që, sipas tij, nuk kanë qenë pjesë e saj.

Përmes humorit dhe sarkazmës, autori argumenton se realiteti politik dhe shoqëror në Kosovë shpeshherë tejkalon edhe imagjinatën e satiristëve, duke përfunduar se ngjarjet reale shpesh duken më të pabesueshme sesa vetë trillimi letrar.

Shkrimi i plotë:

HYSNI GUCATI DHE GJENIALITETI I TË PUNUARIT PA SHKUAR NË PUNË

Autor: Lirim Gashi

Në disa anë të botës, njeriu duhet të shkojë në punë për të marrë pagë. Mirëpo, kjo *është një metodë primitive dhe e vjetruar. Në trojet tona kanë lindur talentë shumë më të përparuar.*

Sipas rrëfimeve që qarkullojnë në opinion, Hysni Gucati paska arritur një sukses për të cilin do t'ia kishin zili edhe akademitë më prestigjioze të menaxhimit të mos-shkuarjes në punë:

Për gati dy dekada paska marrë pagë si sekretar shkolle, pa e lodhur veten me atë detaj të parëndësishëm që quhet prani në vendin e punës.

Ky përbën kontributin më revolucionar në fushën e administratës publike.

Deri më sot besohej se puna kryhej në vendin e punës.

Pas këtij zbulimi rezulton se puna mund të kryhet edhe nga larg, madje nga aq larg sa askush të mos e shohë kurrë punëtorin dhe të mos e vërejë mungesën e tij.

Madje, sipas kritikëve të tij, as qëndrimi në burg nuk ia paska ndërprerë vazhdimësinë e pagës.

Kjo dëshmon se teknologjia kosovare e pagesave abstrakte ka arritur nivele që as NASA ende nuk i ka imagjinuar.

Edhe në fushën e bujqësisë thuhet se paska treguar talent të jashtëzakonshëm.

Legjenda thotë se paska blerë mbi 300 hektarë tokë me çmime aq simbolike, saqë fermerët e zakonshëm, kur i dëgjojnë këto histori, fillojnë të dyshojnë nëse gjatë gjithë jetës kanë blerë tokë apo diamantë.

Por kulmi i suksesit të tij afarist është shumëfishimi i të ardhurave.

Punëtori i zakonshëm mezi arrin të sigurojë një pagë.

Gjeniu administrativ, Hysni Gucati, siguron disa burime të ardhurash njëkohësisht. Kjo është ekonomia grabitqare në formën e saj më të pastër.

Ndërkohë, deputetët e zonës së Drenicës e vështrojnë këtë fenomen me admirim pothuajse shkencor.

Asnjëri nuk nxiton të bëjë pyetje të pakëndshme. Ndoshta nga frika se mos zbulohet sekreti dhe pastaj të gjithë detyrohen të shkojnë në punë për të marrë pagë.

Dhe kur Hysni Gucati organizon protesta për drejtësi, qytetari i thjeshtë mbetet i *hutuar.*

Nuk e di nëse po sheh një aktivist, një administrator, një veteran, një pronar tokash apo një artist të mashtrimit fiskal.

Sepse në Kosovë, ndonjëherë realiteti është aq satirik, saqë edhe satiristi mbetet pa punë.

Ai vetëm ulet në një qoshe, mban shënime dhe pyet veten:

“Nëse kjo është tragjikomedi, atëherë kush po e shkruan skenarin?”

Nuk është aspak çudi që Organizatën e Veteranëve të Luftës, të cilën e drejton, e ka mbushur me heronj që luftën e kanë ndjekur nga divani.

Disa prej tyre madje e kanë parë në televizorët bardhezi të markës “Rudi Čajavec” dhe, për shkak të mungesës së informacionit, për javë të tëra kanë besuar se po ndiqnin filmat “Sutjeska”, “Neretva” ose “Kozara”.

Kur përfundoi lufta, mbetën të habitur.

Nuk e kuptonin se si NATO-ja kishte hyrë në tregim, sepse sipas versionit të tyre të historisë, ende prisnin që partizanët e Titos të shpallnin Republikën e Uzhicës diku mes Drenicës dhe Dukagjinit.

Më vonë, shumë prej tyre u bënë ekspertë të betejave që nuk i kishin parë kurrë, dëshmitarë të ngjarjeve ku nuk kishin qenë asnjëherë dhe veteranë të sakrificave që i kishin bërë të tjerët.

Në Kosovë, kujtesa është aq e shlyer, saqë biografitë nganjëherë shkruhen me më shumë fantazi sesa romanet.

Prandaj këtu biografia nuk është dokument.

Ajo është një zhanër letrar.

Shkruhet sipas nevojës, zbukurohet sipas rastit dhe korrigjohet sipas interesit.

Në fillim njeriu paraqitet si dëshmitar.

Pastaj si pjesëmarrës.

Më pas si organizator.

Dhe në fund, po pati durim të mjaftueshëm, përfundon si themelues i vetë ngjarjes.

Kjo është arsyeja pse satiristi ballkanik e ka më të lehtë se kolegu i tij evropian.

Atij nuk i duhet të shpikë asgjë.

Mjafton t'i dëgjojë rrëfimet që tregohen nëpër kafene dhe t'i shkruajë ashtu siç i ka dëgjuar.

Pastaj lexuesi zemërohet dhe thotë:

— *Kjo është e pamundur!*

Dhe satiristi përgjigjet:

— *Edhe unë ashtu mendova, por pastaj pashë që realiteti kishte mbërritur në vendin e ngjarjes para imagjinatës.*

15 komente

Lexo të radhës

- **MPJD sqaron mungesën e Kosovës në Samitin e NATO-s: Nuk jemi anëtar**
- **Huduti pas shpalljes “non-grata” në Shqipëri: Kam humbur frikën, jo dinjitetin**
- **Aksion në mbarë Kosovën, mbyllen tri qendra masazhi, shqiptohen pesë gjoba**

FJALË KYÇE GASHI HYSNI GUCATI SATIRA

Sponsored

EMS WarmCare
Eye Mask
아이렉스뷰
EMS웜케어 눈 마사지기

인공눈물 그때뿐인가요? 서울대 졸업 후 개발한 EMS 눈마사지기

써밋포스트 더 알아보기

아직도 인공눈물뿐인가요? 서울대 졸업 후 개발한 EMS 눈마사지기

써밋포스트 더 알아보기

‘이것’ 부족하면 식단 소용없다.. 갱년기 살찐 진짜 이유

워킹맘벨라 더 알아보기

프랑스에서 깜짝 놀란 'OOO 다이어트', 갱년기 뱃살 걱정 뚝..

혜찌니 더 알아보기

남재현 원장, 장기 사이사이 "내장지방 찌꺼기" 녹이는 [이것]

남재현 체지방 다이어트 더 알아보기

by Taboola

15 Komente

1 Identifikohu ▾

G

Bashkoju diskutimit...

IDENTIFIKOHUNI ME

OSE REGJISTROHUNI ME DISQUS ?

Emri

♡ • Shpërndaje

Të Mira Të Reja Të Vjetra

Xaja

5 ditë më parë

Hysni Gucati ky ish nje bir kudre I pa shkoll teveqel I trash nga kreja debil manipulus servil i Edvin Krstačit e rrenc I poshter ne qdo aspekt

7 0 Përgjigju

Adi

5 ditë më parë

Shikjona qëndrimin! Hajn llaskuc është ky, pishpirik

6 0 Përgjigju

NUNI

5 ditë më parë

PO NUK OSHT I VETMI 70% FUNKSIONART E PDKs KREJTË MARIN PAGË TE DYFISHT , PO KUR KA MUNGES TE INSPEKTORAVE E TE GJITHA LAMIVE NDODHIN KETO QE PO I LEXOJMË , KY PISMILETË DUHET ME JA VU PRANGAT E NE BURGË PJESEN E JETES QE I KA MBETUR.

6 0 Përgjigju

a u knaqet

4 ditë më parë

Konfiskim pasurie keti profiteri-analfabeti sekretar-turp?

5 0 Përgjigju

Dushi

4 ditë më parë

Ku eshte prokuroria
Qka po pret
Ne market nje Qokollad me mar dukush leshohen Polizia...
E oer ket 24 vite hajn i mbyllin Syt PSE?????

4 0 Përgjigju

fero.s

5 ditë më parë

O ket flliqesire merrne futne menjëher në burg pa prites, ky po ju garantojë që as një plumb nuk e ka shkrepur në kohë lufte, ky është mshefur si ata femite kacubave

4 0 Përgjigju

Xhafa → fero.s

4 ditë më parë

Ja tybe,veq sa ka mujt me ju dhan informata shkive si shum tjerë.

👍 1 👎 0 Përgjigju

floriani!

5 ditë më parë edited

I madhi Edi Rama,,,,,,

Ky LOPA i jone e lartesonte criminelin,qe sante i ka dale e tane Shqipera per ta largur,-----me ket lloj hajvanti kan luajt socialistat e Shqiperise,,,,qe nga 1990 e kendej,,,,kete soj analfabetesh Fatosat e Tiranes i kan perdore kunder Ibahim Rugoves,,,,,me kete sorte analfabetesh e lan UCK n ne rang Mahalle,,,,e Kosoven e plaqkiten qe 27 vite,

Ky analfabet nuk ka shkuar ne pune ,dhe doren ne zemer ma lire na ka kushtua,,,,,,,Pra ky ka punuar HOME OFICE;;;duke e ndegjuar shyhreten e mahmutin ne kompjuutur,
Aq di me perdore kompjuterin ky,----me dheze me ndegju muzike dhe me e fike,--------me kalle e me shkyme si i thot,

👍 4 👎 0 Përgjigju

MALSIA E MADHE

4 ditë më parë

PO KY DUHET TE JETE NE BURG JO NE LIR EDHE TI KONFISKOHET E GJITH PASURIA E VJEDHUR TI BLLOKOHEN KONTOT BANKARE FATKEQSISHT KY NUK ESHTE I VETEM I GJITH KLANI MAFIIOZ I PDKS ESHTE I NJEJT ESHTE E PABESUSHME SE SI NJERZIT E VOTOJNE PDKN NE ZGJEDHJE !!!!!!!!!!.........

👍 3 👎 0 Përgjigju

Aroni

5 ditë më parë

Ky ka luftuar me e shfrytëzuar shtetin pa kët lufta nuk ish bë edhe mos me pas kanë ky nuk ishte shliruar Kosova

👍 3 👎 0 Përgjigju

Xhafa ➜ Aroni

4 ditë më parë

Përdori thojzat (" ").

👍 1 👎 0 Përgjigju

Ardi

4 ditë më parë

sulmi eshte mbrojtja me e mire edhe keta komandantet per ta mbuluar maskarallekun e vete gjithmon jan ne sulm por keta po harroj qe ni pjes e tyre jan rrezuar nga kali duke vjedhur dru e sot eshte invalid i luftes e veteran e gjenerala sa te duash por ushtar ka pasur me se paku sepse ju kan prite fronteve se prej hoteleve eshte Ma mir me bere luften

👍 2 👎 0 Përgjigju

Labi
4 ditë më parë

E keqja me e madhe per kosoven edhte sistemi kriminalizuar i drejtesise.Po kush i shti hajnat ne burg kets prokuror e gjygjetsr qe jane bere multimilionera permes krimit te organizuar me bandat qe i takon hysni guci qe ne shqip dmth hysni derri.

2 0 Përgjigju

Xhafa
4 ditë më parë

Që me ja kajt nanen Kosoves ja kan kajt të ashtuquajturit "veteran të UCK" e komandira që pa kanë as ni dit në luftë janë shpall veteran. Komandirat e UCK pa i futë në burg prej të parit e deri në të mramin Kososva nuk lirohet. Kta janë parazitë të poshtër, as ni pushtus nauk kish dit me vorfnu Kosoven si kta hjena. Kta janë e zeza e kti vendi.

1 0 Përgjigju

Fbm
5 ditë më parë

👏👏👏👏👏👏👏👏

0 0 Përgjigju

Regjistrohu Privatësia Mos i shit te dhënat e mia DISQUS

INTERESTING FOR YOU mgid

These Women Are Earning More Than Gold Metals—They’re Making Bank

Why Sex Fixes Problems Couples Don't Even Realize They Have

HERBEAUTY

Vrasja në Gllogjan/ Shoferi i vrarë kishte rrahur përfaqësuesin e një kompanie autobusësh…

BOTASOT.INFO

9 Times The Vampire Diaries Left Everyone Breathles

HERBEAUTY

6 Mesmerizing Zouk Videos You Can't Look Away From

HERBEAUTY

These 10 Gorgeous Fighters Will Make You Want To Watch Muay Thai

BRAINBERRIES

“Pasuria e dyshimtë e Ramush Haradinajt, përfshinë bashkëpunimin me struktura të Listës S…

BOTASOT.INFO

Ad

The 9 Kardashian Bombshells Still Sparking Buzz Today

BRAINBERRIES

Ad

Did This Golf Course Snake Story Really Happen? See Here

BRAINBERRIES

Masakra në Velipojë me 4 të vrarë bën bujë në mediat ndërkombëtare, ja çka shkruajnë - Bo…

BOTASOT.INFO

Ad

The Hottest Dance Moments Ever Seen On TV

BRAINBERRIES



Are You Cooking Eggs The Healthy Way? Avoid This

HERBEAUTY

Barron Trump Hits 6’9” – What Happened To Trump’s 6’3” Claim?

BRAINBERRIES



Kur mund të kryeni marrëdhënie seksuale pasi keni lindur - Bota Sot
BOTASOT.INFO

Delving Into The Untold Aspects Of Melania Trump's Persona
HERBEAUTY

TË TJERA NGA LAJME

AKTUALE 25 QERSHOR 2026

Shoqëria civile letër Hagës: Shtatë shqetësime kryesore lidhur me procesin gjyqësor

Një grup prej 22 drejtuesish e pjesëtarësh të organizatave të shoqërisë civile i kanë drejtuar një letër presidentes së Gjykatës Speciale, Ekaterina Trendafilova, përmes të cilës adresohen një varg shqetësimesh...

AKTUALE 25 QERSHOR 2026

Çitaku për gazin amerikan: Çështje e sigurisë kombëtare

Sekretarja e përgjithshme e PDK-së, Vlora Çitaku, reagoi lidhur me çështjen e gazit amerikan, duke thënë se ky debat s’është për një tubacion, porse për sigurinë kombëtare’ të vendit. Çitaku theksoi...

LAJME 25 QERSHOR 2026

“Provokimi” i kryetarit të Zvecanit: Shpresoj që serbët ta shënojnë Vidovdanin pa u arrestuar

Kryetari i komunës së Zveçanit, Dragisha Milloviq, tha të enjten se letra e Bashkimit Evropian, QUINT-it dhe EULEX-it drejtuar autoriteteve qendrore të Kosovës, por edhe krejt komunave, i jep shpresë që këtë vit Vidovdani të kalojë pa...

AKTUALE 25 QERSHOR 2026

“Vetëvendosje në kulm, LDK dhe PDK në krizë të thellë” – Hoxha zbërthen prapaskenat e ndryshimit politik

Hafir Hoxha ka bërë një analizë kritike mbi zhvillimet e skenës politike në Kosovë, duke vënë në pah rënien e ndikimit të dy partive që për një kohë të gjatë kanë dominuar jetën institucionale dhe...

AKTUALE 25 QERSHOR 2026

“Po sillet si pronar partie” – Agim Veliu me akuza të ashpra ndaj Abdixhikut

Ish-nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Agim Veliu, ka mbështetur kërkesat për dorëheqjen e kryetarit të partisë, Lumir Abdixhiku, duke i cilësuar ato si legjitime dhe të drejta. Sipas Veliut, pas rezultateve të...

AKTUALE 25 QERSHOR 2026

U ekzekutuan 100 eurot për studentët, njofton Hekuran Murati

Ka nisur sot ekzekutimi i pagesave shtesë për studentët në kuadër të Pakos për Përballje me Inflacionin 2.0. Lajmin e ka bërë të ditur Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, përmes një njoftimi në...

LAJME 25 QERSHOR 2026

Gazetari shqiptar në SHBA tregon historinë e Goxhajt në luftën e Kosovës: Dokumenti t’i nënshtrohet ekspertizës

I ftuar në një lidhje live nga SHBA për Now me Thimi Samarxhi, gazetari shqiptar Denion Ndrenika komentoi debatin e krijuar pas publikimit nga kryeministri Edi Rama të një shkrese që lidhet me ish-luftëtarin e UÇK-së, Dritan Goxhaj, i cili lexoi...

AKTUALE 25 QERSHOR 2026

Anketa e WeBalkans: Policia e FSK-ja institucionet më të besueshme në vend

Forca e Sigurisë së Kosovës dhe Policia e Kosovës vazhdojnë të gëzojnë nivelin më të lartë të qytetarëve në vendin tonë. Sipas rezultateve të Anketës Rajonale WeBalkans 2026, 87.4 për qind e qytetarëve...

AKTUALE 25 QERSHOR 2026

Kosova kërkon qasje të barabartë në arkivat e Tribunalit të Hagës në OKB

Pesë ditë para skadimit të mandatit të Mekanizimit Residual të Tribunaleve Ndërkombëtare për ish Jugosllavinë e Ruandën, Këshilli i Sigurimit miraton sot rezolutën për fazën përmbyllëse të mandatit të tij,...

AKTUALE 25 QERSHOR 2026

LDK-ja nën udhëkryq, qytetarët të ndarë për fatin e Abdixhikut

Kërkesat e degëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës në Prishtinë, Pejë dhe Lipjan për dorëheqjen e Lumir Abdixhikut kanë nxitur debat jo vetëm brenda partisë, por edhe mes qytetarëve. Derisa LDK-ja po përballet me...

AKTUALE 25 QERSHOR 2026

Haxhiu: Projekti i gazit amerikan kërkon debat në nivel të ekspertëve

Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka deklaruar se çështja e përfshirjes së Kosovës në projektin e gazit amerikan nuk mund të reduktohet në një përgjigje të thjeshtë “po” ose...

MË TË LEXUARAT

“LDK është më e madhe se çdo interes personal”, Krasniqi reagon pas rezultatit të këtij subjekti në zgjedhjet e fundit

Qalaj pret kreun e ARKEP-it, në fokus bartshmëria e numrave telefonikë

Ambasadori britanik thirrje për unitet politik: Kosova ka nevojë urgjente për institucione funksionale

“Vetëvendosje në kulm, LDK dhe PDK në krizë të thellë” – Hoxha zbërthen prapaskenat e ndryshimit politik

SOT MUND TË LEXONI

SHFLETONI KOPERTINAT ▸

TË NGJASHME

Ad

Did This Golf Course Snake Story Really Happen? See Here

Brainberries

Are You The Same Alone And With Others? Find Out

Brainberries

E tradhtoi me psikologen 20 vite më të re, Alma Bektashi merr vendimin e papritur pas nda…

Botasot.Info

Barron Trump Hits 6’9” – What Happened To Trump’s 6’3” Claim?

Brainberries

KRONIKË

Rrihen mes veti dy policë brenda Stacionit policor në Prishtinë, IPK rekomandon suspendimin e tyre

---

Dy të lënduar nga aksidenti në Pejë, policia jep detaje

Dy vajza në veri kanosen me SMS nga një burrë, intervistohet i dyshuari

---

31 aksidente me të lënduar dhe 1997 gjoba trafiku në 24 orët e fundit

---

EKSKLUZIVE

“Mbi 100 të pushkatuar…”, si u shtyp kryengritja antikomuniste në Malësi të Madhe, më 25 janar 1945! Fati tragjik i krerëve të lëvizjes

---

Arrestimi i intelektuales disidente, si u persekutua Musine Kokalari! Pas gjashtë muajsh hetuesie, e nxorën në gjyq! Aktakuza e prokuror Nevzat Haznedari

10 kuriozitete që nuk i dini për Groenlandën

Shkencëtarët identifikojnë ADN-në më të vjetër njerëzore

SUGJERIME

The 9 Kardashian Bombshells Still Sparking Buzz Today
BRAINBERRIES



9 Times The Vampire Diaries Left Everyone Breathles

HERBEAUTY

S SMITH
PA
WWW
Ad

These 10 Gorgeous Fighters Will Make You Want To Watch Muay Thai

BRAINBERRIES

Why Sex Fixes Problems Couples Don't Even Realize They Have

HERBEAUTY



The Hottest Dance Moments Ever Seen On TV

BRAINBERRIES

Things You Didn't Know About Model Marissa DuBois

HERBEAUTY

6 Mesmerizing Zouk Videos You Can't Look Away From

HERBEAUTY

10 Tallest Women You Won't Believe Exist

BRAINBERRIES

Are You The Same Alone And With Others? Find Out

BRAINBERRIES



Is Meghan Following In Kate's Footsteps?

HERBEAUTY

Shkarkohet komandanti i Policisë në Gjakovë - Bota Sot

BOTASOT.INFO

They Laughed At Her Curves—Now She's A Modeling Sensation

BRAINBERRIES

The Strangest Royal Marriage You’ve Never Understood

BRAINBERRIES

Humbën në Podujevë, Hoti ka këtë thirrje për LDK-në - Bota Sot

BOTASOT.INFO

Zonjat ekstravagante festojnë 'Ditën e Zotrinjëve' - Bota Sot

BOTASOT.INFO

PËRKUJTIME

Bardhyl (Nebi) Ajeti

Sot, me dhimbje, mall dhe krenari, kujtojmë vëllain dhe xhaxhain tonë të vetëm, Bardhyl Ajetin. Vitet kalojnë, por...

Bardhyl (Nebi) Ajeti

I dashur vëlla, u bënë 21 vite që kur të humbëm. Jetës sonë iu shtua jo vetëm një dhimbje, por...

Hyrzeme Sefa

Nënë, ditët kalojnë, kurse shembulli yt qëndron. Tre vite pa ty kanë kaluar, por dashuria, urtësia dhe forca jote...

Hyrzeme Sefa

Nënë, ditët kalojnë, kurse shembulli yt qëndron. Tre vite pa ty kanë

kaluar, por dashuria, urtësia dhe forca jote...

© Copyright 2008 - 2026 Bota Sot